



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 03/2-1-3121/2-18
U Podgorici, dana 31.08.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata (Sl.list RCG 20/12), rješavajući po zahtjevu, br. 03/2-1-3121/1-18 od 30.08.2018. godine, podnešenog od strane punomoćnika društva adv. Jelene Vujisić, donosi

OBAVJEŠTENJE

Vrši se ispravka greške upisane rješenjem CRPS-a br. 6-0013808/001 od 27.07.2018. godine tako što se umjesto adrese matičnog društva BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 44 SALZBURG, upisuje ROBINIGSTRAßE 93,5020 SALZBURG AUSTRIJA.

Sastavni dio ovog obavještenja je izvod iz CRPS-a.

Obrazloženje

CRPS - a je rješenjem br. 6-0013808/001 od 27.07.2018.godine registrovao osnivanje DIJELA STRANOG DRUŠTVA INTEGRO UMWELTTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH, MONTENEGRO OFFICE. Provjeravajući istovjetnost podataka pohranjenih u zvaničnu evidenciju CRPS-a sa onima koji su mu dostavljeni za registraciju promjene podataka utvrđeno je da je prilikom unosa podataka napravljena greška, odnosno da se umjesto adrese matičnog društva BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 44 SALZBURG, upisuje **ROBINIGSTRAßE**



Sam.Savjetnik II
Dijana Filipović
Dijana Filipović



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 6 - 0013808 / 001
PIB: 03208630

Datum registracije: 27.07.2018

DIO STRANOG DRUŠTVA INTERGEO UMWELTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH, MONTENEGRO OFFICE

Broj važeće registracije: /001

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora:

Datum donošenja Odluke:

Datum izmjene Odluke:

Adresa obavljanja djelatnosti: BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA

Adresa sjedišta: BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Stari registarski broj:

Matična kuća:

INTERGEO UMWELTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH

Registarski broj: FN 45853 T Matični broj: FN 45853 T

Adresa: ROBINIGSTRASSE 93, 5020, SALZBURG AUSTRIJA

Lica u društvu:

Licni podaci: WILLIBALD SAPUSEK

Uloga: Lice ovl. za zastupanje dijela stranog društva - Neograničeno ()

Odgovornost: POJEDINAČNO -

Licni podaci: IVAN MIJOVIĆ 1

Uloga: Ovlašćeno lice za zastupanje u pravnim postupcima pred domaćim organima - Ograničeno (Ovlašćen da zastupa dio stranog društva u domaćim i stranim transakcijama kolektivno uz supotpis drugog lica ovlašćenog za zastupanje.)

Odgovornost: KOLEKTIVNO - Sa licem ovlašćenim za zastupanje

Licni podaci: IVAN MIJOVIĆ 1

Uloga: Direktor - Ograničeno (Ovlašćen da zastupa dio stranog društva u domaćim i stranim transakcijama kolektivno uz supotpis drugog lica ovlašćenog za zastupanje.)

Odgovornost: KOLEKTIVNO - Sa licem ovlašćenim za zastupanje

Izdato: 03.09.2018 godine u 14:19h



NAČELNICA
Dušanica Vujić
Dušanica Vujić



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 03/2-1-3121/2-18
U Podgorici, dana 31.08.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata (Sl.list RCG 20/12), rješavajući po zahtjevu, br. 03/2-1-3121/1-18 od 30.08.2018. godine, podnešenog od strane punomoćnika društva adv. Jelene Vujišić, donosi

OBAVJEŠTENJE

Vrši se ispravka greške upisane rješenjem CRPS-a br. 6-0013808/001 od 27.07.2018. godine tako što se umjesto adrese matičnog društva BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 44 SALZBURG, upisuje ROBINIGSTRAßE 93,5020 SALZBURG AUSTRIJA.

Sastavni dio ovog obavještenja je izvod iz CRPS-a.

Obrazloženje

CRPS - a je rješenjem br. 6-0013808/001 od 27.07.2018.godine registrovao osnivanje DIJELA STRANOG DRUŠTVA INTEGRO UMWELTTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH, MONTENEGRO OFFICE. Provjeravajući istovjetnost podataka pohranjenih u zvaničnu evidenciju CRPS-a sa onima koji su mu dostavljeni za registraciju promjene podataka utvrđeno je da je prilikom unosa podataka napravljena greška, odnosno da se

M.P.

Sam Savjetnik II


Dijana Filipović



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 6 - 0013808 / 001

Datum registracije: 27.07.2018

PIB: 03208630

DIO STRANOG DRUŠTVA INTERGEO UMWELTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH, MONTENEGRO OFFICE

Broj važeće registracije: /001

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora:

Datum donošenja Odluke:

Datum izmjene Odluke:

Adresa obavljanja djelatnosti: BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA

Adresa sjedišta: BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Stari registarski broj:

Matična kuća:

INTERGEO UMWELTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH

Registarski broj: FN 45853 T Matični broj: FN 45853 T

Adresa: ROBINIGSTRASSE 93, 5020, SALZBURG AUSTRIJA

Lica u društvu:

Licni podaci: WILLIBALD SAPUSEK

Odgovornost: POJEDINAČNO -

*odizadila po nalogu
sao. Dijane Filipović*

Licni podaci: IVAN MIJOVIĆ

Uloga: Ovlašćeno lice za zastupanje u pravnim postupcima pred domaćim organima - Ograničeno (Ovlašćen da zastupa dio stranog društva u domaćim i stranim transakcijama kolektivno uz supotpis drugog lica ovlašćenog za zastupanje.)

Odgovornost: KOLEKTIVNO - Sa licem ovlašćenim za zastupanje

Licni podaci: IVAN MIJOVIĆ


Uloga: Direktor - Ograničeno (Ovlašćen da zastupa dio stranog društva u domaćim i stranim transakcijama kolektivno uz supotpis drugog lica ovlašćenog za zastupanje.)

Odgovornost: KOLEKTIVNO - Sa licem ovlašćenim za zastupanje

Izdato: 03.09.2018 godine u 14:19h

MP

NAČELNICA
Dušanica Vujić
Dušanica Vujić



*predaje se nekog
operativu DM de
isporuci grešak u
izveštaju.*

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

DF.

30.08.18

Registarski broj 6 - 0013808 / 001

Datum registracije: 27.07.2018

PIB: 03208630

DIO STRANOG DRUŠTVA INTERGEO UMWELTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH, MONTENEGRO OFFICE

Broj važeće registracije: /001

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora:

Datum donošenja Odluke:

Datum izmjene Odluke:

Adresa obavljanja djelatnosti: BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA

Adresa sjedišta: BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje

Stari registarski broj:

Matična kuća:

INTERGEO UMWELTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH

Registarski broj: FN 45853 T Matični broj: FN 45853 T

Adresa: BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 AUSTRIJA

Roblwigstraße 98,50 20 Salzburg

Lica u društvu:

Licni podaci: WILLIBALD SAPUSEK

Odgovornost: POJEDINACNO -

Licni podaci:IVAN MIJOVIĆ [REDACTED]

[REDACTED]
Uloga: Direktor - Ograniceno (Ovlašćen da zastupa dio stranog društva u domaćim i stranim transakcijama kolektivno uz supotpis drugog lica ovlašćenog za zastupanje.)

Odgovornost: KOLEKTIVNO - Sa licem ovlašćenim za zastupanje

Licni podaci:IVAN MIJOVIĆ [REDACTED]

[REDACTED]
Uloga: Ovlašćeno lice za zastupanje u pravnim postupcima pred domacim organima - Ograniceno (Ovlašćen da zastupa dio stranog društva u domaćim i stranim transakcijama kolektivno uz supotpis drugog lica ovlašćenog za zastupanje.)

Odgovornost: KOLEKTIVNO - Sa licem ovlašćenim za zastupanje

Izdato: 03.09.2018 godine u 13:03h

MP

NAČELNICA

Duška Vujisić

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

PODGORICA

PREDMET: Zahtjev za ispravku podataka za Dio stranog društva INTERGEO

Obraćamo se naslovljenom organu sa zahtjevom da izvrši ispravku u djelu označavanja adrese matičnog društva, imajući u vidu da je prilikom registracije djela stranog društva u Rješenju od 27.07.2018. godine, očigledno greškom kao adresa matičnog društva označena adresa djela stranog društva.

Shodno prednje navedenom, molimo naslovljeni organ da postupi po našem zahtjevu, čemu unaprijed zahvaljujemo.

U Podgorici, 30.08.2018.godine.

Punomocnik
ADVOKAT
Vujisić Jelena
Bul. I: 1. Majeviča 5012
+382 67 664774
Jelena Vujisić, adv.



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 6 - 0013808 / 001

U Podgorici, dana 27.07.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju osnivanja dijela stranog društva DIO STRANOG DRUŠTVA INTERGEO UMWELTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH, MONTENEGRO OFFICE, broj 267900 podnijetoj dana 23.07.2018. u 13:40:02, preko

Ime i prezime: IVAN MIJOVIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se osnivanje DIO STRANOG DRUŠTVA INTERGEO UMWELTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH, MONTENEGRO OFFICE sa sljedećim podacima:

Alternativni naziv:	INTERGEO UMWELTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH, MONTENEGRO OFFICE
Oblik obavljanja privredne djelatnosti:	DIO STRANOG DRUŠTVA
Registarski broj:	60013808
PIB:	03208630
Matično društvo:	INTERGEO UMWELTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH Registarski broj: FN 45853 T PIB: FN 45853 T Adresa: BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 SALZBURG AUSTRIJA
Adresa uprave - sjedište:	BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte:	BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA
Adresa glavnog mjesta poslovanja:	BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA
Pretežna djelatnost:	7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Lice ovl. za zastupanje dijela stranog društva:

WILLIBALD SAPUSEK

[Redacted]

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO

Direktor:

IVAN MIJOVIĆ

[Redacted]

CRNA GORA

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Ovlašćen da zastupa dio stranog društva u domaćim i stranim transakcijama kolektivno uz supotpis drugog lica ovlašćenog za zastupanje.

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa licem ovlašćenim za zastupanje)

Ovlašćeno lice za zastupanje u pravnim postupcima pred domaćim organima:

IVAN MIJOVIĆ

[Redacted]

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Ovlašćen da zastupa dio stranog društva u domaćim i stranim transakcijama kolektivno uz supotpis drugog lica ovlašćenog za zastupanje.

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa licem ovlašćenim za zastupanje)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 23.07.2018. u 13:40:02 podnio prijavu za registraciju osnivanja dijela stranog društva. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br. 27/07, 40/11).



Sam. savjetnik II

Dj. Filipović
Djana Filipović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.

PUNOMOĆJE

Ovlašćujemo Sašu Vujačića i Jelenu Vujisić advokate iz Podgorice, da zastupaju društvo INTERGEO Umwelttechnologie u

Austria, u postupku osnivanja djela stranog društva u Crnoj Gori, bez ograničenja i to da mogu u ime i za račun davaoca ovog punomoćja:

1. da nas zastupaju pred nadležnom Centralnom depozitarnom agencijom u postupku pribavljanja potvrde o vlasništvu nad hartijama od vrijednosti,
2. da nas, zastupaju pred nadležnim Centralnim registrom privrednih subjekata u Podgorici u postupku registracije djela stranog društva,
3. da preuzmu sve druge radnje, potpisu i preuzmu sva druga dokumenta gore nepomenuta koja budu nophodna za registraciju dijela stranog društva INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH, Montenegro office, kod nadležnih organa, bez ograničenja.

POWER OF ATTORNEY

We authorize Mr Saša Vujačić and Ms Jelena Vujisic Attorneys at Law from Podgorica, ID

INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH, with registered seat u Robinigstraße 93, 502 Salzburg, Austria, in procedure on incorporation and registration of the branch office in Montenegro without limitation, and that they are authorized in the name and on behalf of the grantor of this power of attorney :

1. to represent us before Central Depository Agency at the procedure for the obtaining of the certificate on ownership of shares;
2. to represent us before the Company registry in Podgorica at the procedure of the registration of the branch office;
3. to undertake all actions and sign and receive documents which are not mentioned above, and which are necessary for the registration of Dio stranog društva INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH, Montenegro office,, without limitation.

Punomocje izdato od/Power of Attorney issued by:

On _____

za/in behalf of

INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH

Salzburg, am 06. JULI 2018

Dr. Heinrich Wallner (General Manager)



Gebühr in Höhe von € 14,30
gem. § 14 TP 13 GebG idF
BGBl. II 191/2011 entrichtet.

B.R.Zl.: 2835/18

Ich bestätige die Echtheit der Firmazeichnung des Herrn Doktor Heinrich WALLNER, geboren am 16.11.1946 (sechzehnten November neunzehnhundertsechsvierzig), Mettigweg 50, A-5023 Koppl als Geschäftsführer der **INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH** mit dem Sitz in Salzburg und der Geschäftsanschrift 5020 Salzburg, Robinigstraße 93. -----


Gleichzeitig bestätige ich gemäß § 89a der Notariatsordnung aufgrund der heute im elektronischen Weg vorgenommenen Einsicht in das Firmenbuch, dass Herr Doktor Heinrich Wallner berechtigt ist, die unter FN 45843 t eingetragene INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH selbständig rechtsverbindlich zu zeichnen. -----

Oberndorf bei Salzburg, am 06.07.2018 (sechsten Juli-zweitausendachtzehn). -----



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Volker Reifemberger".

MAG. VOLKER REIFEMBERGER
als Substitut des öffentlichen Notars
Mag. Robert Eckschlager
in Oberndorf bei Salzburg



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 6 - 0013808 / 001

U Podgorici, dana 27.07.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju osnivanja dijela stranog društva DIO STRANOG DRUŠTVA INTERGEO UMWELTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH, MONTENEGRO OFFICE, broj 267900 podnijetoj dana 23.07.2018. u 13:40:02, preko

Ime i prezime: IVAN MIJOVIĆ

RJEŠENJE

Registruje se osnivanje DIO STRANOG DRUŠTVA INTERGEO UMWELTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH, MONTENEGRO OFFICE sa sljedećim podacima:

Alternativni naziv:	INTERGEO UMWELTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH, MONTENEGRO OFFICE
Oblik obavljanja privredne djelatnosti:	DIO STRANOG DRUŠTVA
Registarski broj:	60013808
PIB:	03208630
Matično društvo:	INTERGEO UMWELTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH Registarski broj: FN 45853 T PIB: FN 45853 T Adresa: BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 SALZBURG AUSTRIJA
Adresa uprave - sjedište:	BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte:	BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA
Adresa glavnog mjesta poslovanja:	BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA
Pretežna djelatnost:	7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Lice ovl. za zastupanje dijela stranog društva:

WILLIBALD SAPUSEK

Direktor:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO
IVAN MIJOVIĆ

Ovlašćeno lice za zastupanje u pravnim postupcima pred domaćim organima:

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Ovlašćen da zastupa dio stranog društva u domaćim i stranim transakcijama kolektivno uz supotpis drugog lica ovlašćenog za zastupanje.
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa licem ovlašćenim za zastupanje)
IVAN MIJOVIĆ


Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Ovlašćen da zastupa dio stranog društva u domaćim i stranim transakcijama kolektivno uz supotpis drugog lica ovlašćenog za zastupanje.
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa licem ovlašćenim za zastupanje)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 23.07.2018. u 13:40:02 podnio prijavu za registraciju osnivanja dijela stranog društva. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. savjetnik II

Dijana Filipović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



PK/969/08

**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 6 - 0013808 / 001

U Podgorici, dana 27.07.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju osnivanja dijela stranog društva DIO STRANOG DRUŠTVA INTERGEO UMWELTTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH, MONTENEGRO OFFICE, broj 267900 podnijetoj dana 23.07.2018. u 13:40:02, preko

Ime i prezime: IVAN MIJOVIĆ

RJEŠENJE

Registruje se osnivanje DIO STRANOG DRUŠTVA INTERGEO UMWELTTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH, MONTENEGRO OFFICE sa sljedećim podacima:

Alternativni naziv:	INTERGEO UMWELTTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH, MONTENEGRO OFFICE
Oblik obavljanja privredne djelatnosti:	DIO STRANOG DRUŠTVA
Registarski broj:	60013808
PIB:	03208630
Matično društvo:	INTERGEO UMWELTTECHNOLOGIE UN ABFALLWIRTSCHAFT GMBH Registarski broj: FN 45853 T PIB: FN 45853 T Adresa: BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 SALZBURG AUSTRIJA
Adresa uprave - sjedište:	BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte:	BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA
Adresa glavnog mjesta poslovanja:	BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA
Pretežna djelatnost:	7112 Inženjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje

31.07.2018

Jelena B...

**ADVOKAT
Mijisic Jelena
Cinojevića 56/2
382 67 664-774
PODGORICA**

Lice ovl. za zastupanje dij
stranog društva:

Direktor:

IVAN MIJOVIĆ

Ovlašćeno lice za zastupanje u
pravnim postupcima pred
domaćim organima:

IVAN MIJOVIĆ

CRNA GORA

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Ovlašćen da zastupa
dio stranog društva u domaćim i stranim transakcijama
kolektivno uz supotpis drugog lica ovlašćenog za
zastupanje.

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa licem ovlašćenim za
zastupanje)


Obrazloženje

Podnosilac je dana 23.07.2018. u 13:40:02 podnio prijavu za registraciju osnivanja dijela stranog društva . Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. savjetnik II


Dijana Filipović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
Broj: 30-01-26991-6
Područna jedinica Podgorica
PODGORICA, 30.07.2018. godine

Na osnovu člana 6 stav 1 Zakona o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa ("Sl.list RCG", br. 29/05 i "Sl.list CG", br. 75/10), člana 27 stav 3 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11 ... 47/17) i člana 24 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) Poreska uprava, d o n o s i

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

Upisuje se u registar poreskih obveznika:

Naziv: **DIO STRANOG DRUŠTVA INTERGEO UMWELTTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH, MONTENEGRO OFFICE PODGORICA**
PODGORICA

Poreskom obvezniku se dodjeljuje:

PIB
(Matični broj)

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar: 30.07.2018. godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33 Zakona o poreskoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG - Odsjek za drugostepeni poreski i carinski postupak, u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ove Područne jedinice i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26 - Administrativna taksa.

M.P.

NAČELNICA

Stanislava Martićević
Stanislava Martićević

31. 07. 2018

Jerem Bjanić

ADVOKAT
Vojisic Jelena
Bul. I. Crnojevića 56/2
+382 67 664-774
PODGORICA



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE**

**PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj predmeta: 267900

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je IVAN MIJOVIĆ dostavio-la dokument za Registracija dijela stranog društva – DSD - INTERGEO UMWELTTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH, MONTENEGRO OFFICE - DIO STRANOG DRUŠTVA , sa sljedećim prilogima:

Ugovor

Kopija pasoša

Izvod o registraciji matičnog društva

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Odluku matičnog društva o osnivanju dijela stranog društva

Datum prijema dokumentacije: 23.7.2018. god.

Podnešeno preko pošte: 20.7.2018. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Nemanja Đurović,

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se po



Zastupnika



Punomoćnika

JMB:

Dr

Ime i prezime:

Ivan Mijović

Op

Tel:

M

e-m

U

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu i

POČETNA REGISTRACIJA [X]

1. OSNOVNI PODACI

1.1. Oblik organizovanja



Dio stranog društva

1.2. Naziv/alternativni naziv
dijela stranog društva::Dio stranog društva INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH,
Montenegro Office1.3. Datum odluke o
osnivanju:

06.07.2018.

2. MATIČNO DRUŠTVO

2.1. Oblik organizovanja:

GmbH (društvo sa ograničenom odgovornošću)

2.2. RegistarSKI broj:

FN 45853 t

2.3. Matični broj:

FN 45853 t

2.4. Naziv matičnog društva:

INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH

2.5. Država matičnog društva:

Austria

2.6. Mjesto matičnog društva:

Salzburg

2.7. Podaci o Statutu:


Datum donošenja:

2.8. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:Datum zaključenja /
donošenja:

05.05.1988

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



3. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTE

3.1. Država: Crna Gora
 3.2. Opština: Podgorica 3.3. Mjesto: Podgorica
 3.4. Ulica: Bul. Džordža Vašingtona 3.5. Broj: 44

4. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

4.1. Država: Crna Gora
 4.2. Opština: Podgorica 4.3. Mjesto: Podgorica
 4.4. Ulica: Bul. Džordža Vašingtona 4.5. Broj: 44

5. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

5.1. Država: Crna Gora
 5.2. Opština: Podgorica 5.3. Mjesto: Podgorica
 5.4. Ulica: Bul. Džordža Vašingtona 5.5. Broj: 44

*koristi se za poresku registraciju

6. REZERVISANI NAZIV

6.1. Broj potvrde
 6.2. Datum potvrde

7. PRETEŽNA DJELATNOST

7 1 . 1 2 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

8. KONTAKT

8.1. Telefon: + 382 /
 + 382 /
 + 382 /
 8.2. Fax: + 382 /
 8.3. E-mail:
 8.4. Adresa internet strane: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



9. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

10. PODACI O DIREKTORU I/ILI ORGANIMA UPRAVLJANJA

10.1. Status

- Direktor
 Predsjednik organa upravljanja
 Član odbora direktora
 Član organa upravljanja
 Član upravnog odbora
 Lice ovlašteno za zastupanje dijela stranog društva
 Revizor
 Drugo

Ovlašteno lice za zastupanje u pravnim postupcima pred domaćim organima

* upisati status

10.2. JMB:

o lice unijeti broj pasoša

10.3. Ime i prezime:

Ivan Mijović

10.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Ovlaštenja u pro

- neograničena
 ograničena

ovlašten da zastupa dio stranog društva u domaćim i stranim transakcijama kolektivno uz supotpis drugog lica ovlaštenog za zastupanje.

*unijeti opis ograničenja

10.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
 Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva
 Sa licem ovlaštenim za zastupanje

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

11. PODACI O DIREKTORU I/ILI ORGANIMA UPRAVLJANJA

- 11.1. Status
- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
- Lice ovlašteno za zastupanje dijela stranog društva Revizor Drugo

* upisati status

11.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

11.3. Ime i prezime:

Willibald Sapusek

11.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

11.5. Ovlašćenja u pro

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

11.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
-

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

12. FINANSIJSKA DOKUMENTA

11.1. Vrsta dokumenta

- Bilans stanja
- Bilans uspjeha
- druga vrsta iskaza

*upisati vrstu dokumenta

11.2. Godina dokumenta

2016

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim registracije u CRPS-u izvršiti i registraciju u:

12.1. Registar poreskih obveznika

12.2. Registar obveznika poreza na dodatu vrijednost

(Priložiti Obazac PR PDV-1),


12.3. Registar akciznih obveznika

(Priložiti Obrazac AKC-P)

12.4. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 23.07.2018 podnešena je prijava

(datum kada je podnijeta prijava)

za DOO/AD INTERGED Umwelttechnologie und BfALLWIRTSCHAFT
GmbH
(naziv privrednog društva)

sa dokumentacijom za registraciju Djela stranog društva
(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 267 900

07/ana

Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj
zahtjev kako bi bila potpuna.

Uz ovaj zahtjev dostavljam:

Povredu 12 CDA od 18.07.2018

Podnosilac zahtjeva

Jerem Bypucat



Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

Novaka Miloševa bb
81000 Podgorica
Crna Gora
cda@t-com.me
www.cda.me

tel. +382 20 231 753
+382 20 231 756
tel/fax: +382 20 230 653
računi: 550-3143-63
510-8092-14

Izvod o vlasništvu HOV na dan 18.07.2018

Podaci o registrantu

Registarski broj kod CDA:

JMB/MB:

Naziv:

INTERGEO UMWELTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH

Adresa:

Računi:

Broj računa:

Vrsta računa:

Analitika vlasništva:

Vlasnik računa

Vlasništvo nad računom

Upravljač

Datum registracije

Lice nije registrovano u sistemu CDA.



Za CDA

NAPOMENA: Ovim izvodom o vlasništvu nisu obuhvaćene HOV koje se nalaze na računima kustodi učesnika.

Datum i vrijeme generisanja izveštaja:

18.07.2018 11:11

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 23.07.2018 podnešena je prijava

(datum kada je podnijeta prijava)

za DOO/AD REGISTRACIJA DIELA STRANOG DRUŠTVA
INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft
GBH MONTENEGRO Office
(naziv privrednog društva)

sa dokumentacijom za OSNIVANJE DIELA STRANOG DRUŠTVA
(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 267900

Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj zahtjev kako bi bila potpuna.

Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

IZJAVU od 25.07.2018

Podnosilac zahtjeva

APVORICA
Jelena
Bul. Crnojevića 56/2
+382 67 664-774
PODGORICA

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA


PODGORICA


PREDMET: Izjava u vezi dokumentacije koja se odnosi na osnivanje djela stranog društva INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH Montenegro Office

U vezi dokumentacije koja je predata naslovljenom organa dana 23.08.2018. i zavedena je kod istog pod brojem 267900, radi registracije Djela stranog društva INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH Montenegro Office, kao i u vezi odredbi Zakona o privrednim društvima, iz člana 80, stav 3, tačke 4 i 8, izjavljujem da su naslovljenom organu dostavljeni finansijski izvještaji – Bilans stanja i Bilans uspjeha za 2016. godinu za matičnu kompaniju INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH, iz razloga što se shodno austrijskim propisima koji regulišu rad kompanija i to „Unternehmensgesetzbuch” – Austrijski Trgovački zakonik sa poslednjom izmjenom br. 120/2005. finansijski izvještaji za prethodnu godinu kompletiraju i predaju nadležnom organu u roku od devet mjeseci tekuće godine za prethodnu godinu, te kako još uvijek nisu završeni i predati finansijski izvještaji za 2017. godinu, podnosilac zahtjeva je dostavio iste za 2016. godinu umajući u vidu da su to poslednji zvanični finansijski izvještaji navedene kompanije.

Takodje, u vezi dostavljenog akta pod nazivom Sažetak Ugovora o osnivanju društva - Zusammenfassung des Gesellschaftsvertrages ovjeren kod Notara 09.07.2018, izjavljujem da je to jedini akt kompanije INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH koji reguliše upravljanje kompanijom što se može utvrditi i iz dostavljenog Izvoda, te da shodno austrijskim propisima koji regulišu upravljanje kompanijama i to „GmbH-Gesetz” – Zakon o društvima sa ograničenom odgovornošću sa poslednjom izmjenom br. 109/2013, upravljanje kompanijom u Austriji se pored zakona reguliše samo navedim aktom koji je ujedno i Statut kompanije posmatrano sa aspekta našeg zakonodavstva.

U Podgorici, 25.07.2018.godine.

Davatelj izjave punomoćnik

Jelena Vujišić, advokat
382 67 664-774
PODGORICA





Odluka skupštine od 17.01.2006.g.
Izmjena Ugovora o osnivanju društva u tačkama Osmoj,
Devetoj, Desetoj, Četrnaestoj i Petnaestoj.

006

23 Odluka skupštine od 12.09.2011.g.
Izmjena Ugovora o osnivanju društva u tački Četvrtoj.

007

29 Ugovor o stapanju od 16.09.2014.g.

008

29 Odluka skupštine od 16.09.2014.g.
Ovo društvo se kao preuzimajuće društvo stopilo sa
INTERGEO Environmental Technology and
Waste Management GmbH
(FN 336765 v)
kao prenosećim društvom.
Sjedište prenosećeg društva je u Salzburgu.

009

DIREKTOR/KA (privredno pravno)

1 A Dr Heinrich Wallner, [redacted]
F [redacted]
30

PROKURIST

18 G Mag. rer.nat. Alfred Fritsch, [redacted]

AKCIONAR/KA

25 A Dr Heinrich Wallner, r [redacted]
25
F Dr. Henning Wallner, [redacted]
33
33
Iznos: [redacted]

-----LICA-----

1 A Dr Heinrich Wallner, [redacted]
30 F Dr. Henning Wallner [redacted]
30 [redacted]
18 G Mag.rer.nat. Alfred Fritsch, [redacted]
18 [redacted]

-----PREGLED IZVRŠENJA-----

Zemaljski sud Salzburg



- prvi podaci dana 27.08.1993
Početna evidencija shodno čl. XXIII st. 4 FBG (Zakon o registru firmi)
- | | | |
|----|---|--|
| 3 | upisano dana 08.09.1993.g.
zahtjev za izmjenu dospio dana 26.08.1993.g. | poslovni predmet 913 Fr 922/93 p
poslovni predmet 24 Fr 1921/93 x |
| 9 | upisano dana 09.08.2001.g.
zahtjev za izmjenu dospio dana 01.08.2001.g. | poslovni predmet 24 Fr 8222/01 a |
| 15 | upisano dana 09.02.2006.g.
zahtjev za izmjenu dospio dana 02.02.2006.g. | poslovni predmet 24 Fr 741/06 v |
| 18 | upisano dana 08.12.2007.g.
zahtjev za izmjenu dospio dana 05.12.2007.g. | poslovni predmet 24 Fr 8348/07 p |
| 23 | upisano dana 15.09.2011.g.
zahtjev za izmjenu dospio dana 12.09.2011. | poslovni predmet 24 Fr 10594/11 b |
| 25 | upisano dana 25.02.2012.g.
zahtjev za izmjenu dospio dana 22.02.2012.g. | poslovni predmet 24 Fr 1156/12 g |
| 29 | upisano dana 06.11.2014.g.
zahtjev za izmjenu dospio dana 18.09.2014.g. | poslovni predmet 24 Fr 6845/14 s |
| 30 | upisano dana 31.03.2015.g.
zahtjev za izmjenu dospio dana 25.03.2015.g. | poslovni predmet 24 Fr 1437/15 x |
| 33 | upisano dana 21.02.2017.g.
zahtjev za izmjenu dospio dana 16.02.2017.g. | poslovni predmet 68 Fr 552/17 k |
| 34 | upisano dana 28.10.2017.g.
Elektronskim putem dospio godišnji finansijski izvještaj dana 29.09.2017.g. | poslovni predmet 68 Fr 4798/17 f |

-----INFORMACIJE AUSTRIJSKE NACIONALNE BANKE -----

Sudska taksu: EUR 51,50

Registar preduzeća

Ažurirano dana 9.7.2018.g. u 14:44:54 MEZ

/svojeručno potpisano/
Mag. Folker Rajfenberger

[Redacted]
u Oberndorfu kod Salzburga
Notar kao komesar suda

Dat okrugli pečat sa grbom:

[Redacted] rg
/službeni vez/



KOTOR

Stichtag 9.7.2018

Auszug mit aktuellen Daten

FN 45843 t







FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

2016

Intergeo Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH

5020 Salzburg, Robinigstrasse 93

zobl. bauer. Salzburg Steuerberatung und

Wirtschaftsprüfung GmbH

5020 Salzburg Mildenburggasse 4a



SADRŽAJ

Erstellungsbericht English.....	1
Bilans stanja	2 - 3
Bilans uspjeha	4



Intergeo Umwelttechnologie und
Abfallwirtschaft GmbH

Erstellungsbericht English

Izveštaj o

Sastavljanju finansijskih izvještaja

Zaključno sa 31.12.2016.

Društva

Intergeo Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH

Zaduženi smo da sastavimo sledeće finansijske izvještaje Intergeo Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH zaključno sa 31.12.2016. – koje čine bilans stanja, bilans uspeha i bilješke – na osnovu računovodstva i zaliha, kao i odredbi važećeg računovodstva i metoda procjene.

Predata dokumentacija, evidencija računovodstva i zaliha –pravilnost i vjerodostojnost koje nismo provjeravali u skladu sa našim zaduženjem - i informacije koje su nam pružene poslužile su nam kao osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja. Vi ste odgovorni za pripremu zaliha i finansijskih izvještaja u skladu sa Austrijskim privrednim zakonikom (UGB), i dodatnim odredbama Statuta Društva.

Nismo izvršili ni reviziju, pregled finansijskih izvještaja, niti smo se angažovali oko pregleda uvjeravanja ili dogovorenih postupaka i, stoga, nemamo osiguranje (potvrdu) finansijskih izvještaja.

Vi ste odgovorni za preciznost, kao i iscrpnost dokumentacije i pruženih informacija; odgovornost koja se odnosi i na korisnike finansijskih izvještaja koje smo sastavili. U tom svijetlu, pozivamo se na Pismo za zastupanje koje ste potpisali po našem zahtjevu.

Dogovor o sastavljanju sproveden je u skladu sa odredbama stručnog mišljenja KFS/RL 26 „Principi sastavljanja finansijskih izvještaja“. Dva opšta uslova Ugovora o Javnim računovodstvenim profesijama (AAB), koje kreira Austrijska komora javnih računovođa i poreskih savjetnika primjenjuju se na ovaj dogovor o sastavljanju.

Svako dijeljenje sa trećom stranom finansijskih izvještaja koje sastavimo može biti dozvoljeno samo ukoliko postoji i izvještaj o sastavljanju.

Ukoliko se finansijski izvještaji koje sastavimo dijele sa bilo kojom trećom stranom, odredbe utvrđene tačkom 8 AAB za Javne računovodstvene profesije Austrijske komore javnih računovođa i poreskih savjetnika primjenjuju se u odnosu na odgovornosti trećih strana.



Intergeo Umwelttechnologie und
Abfallwirtschaft GmbH

Bilans stanja
31.12.2016.

Aktiva	31.12.2016.	31.12.2015.
	€	€
A. Osnovna sredstva		
I.Nematerijalna sredstva		
1. Softver	22.695,58	27.398,84
II.Materijalna sredstva		
1. Zgrade	86.509,74	99.818,95
<i>od toga oprema u stranim zgradama</i>	<i>86.509,74</i>	<i>99.818,95</i>
2. Mašine i oprema	496.202,81	563.464,90
3. Oprema i montaža	<u>304.788,04</u>	<u>381.560,25</u>
	887.500,59	1.044.844,10
III.Finansijska sredstva		
1. Učešća (investicije)	247.402,72	243.031,24
2. Hartije od vrijednosti	<u>18.297,00</u>	<u>18.297,00</u>
	<u>265.699,72</u>	<u>261.328,24</u>
	1.175.895,89	1.333.571,18
B. Obrtna sredstva		
I.Zalihe		
1. Sirovine, zalihe i potrošni materijal	17.467,88	17.343,22
II.Potraživanja i druga sredstva		
1. Potraživanja nastala iz sluga dostave	1.222.629,86	1.285.029,76
2. Ostala potraživanja i sredstva	1.130.867,68	1.468.576,28
<i>sa preostalim dospijećem preko jedne godine</i>	<i>0,00</i>	<i>400.681,91</i>
	2.353.497,54	2.753.606,04
III.Gotovina i bankarski depoziti	<u>3.632,82</u>	<u>5.612,49</u>
	2.374.598,24	2.776.561,75
C. Unaprijed plaćeni troškovi, odložene naplate	<u>10.646,87</u>	<u>6.138,95</u>
Ukupna aktiva	<u>3.561.141,00</u>	<u>4.116.271,88</u>



Intergeo Umwelttechnologie und
Abfallwirtschaft GmbH

Bilans stanja
31.12.2016.

Obaveze i vlasnički kapital	31.12.2016.	31.12.2015.
	€	€
D. Kapital i rezerve		
I. Navedeni kapital pod nazivom	37.000,00	37.000,00
<i>Upisani kapital</i>	37.000,00	37.000,00
<i>Kapital plaćen u</i>	37.000,00	37.000,00
II. Rezerve iz dobiti		
4. Ostale rezerve (naknade)	0,00	5.523,58
III. Bilansna dobit	<u>2.273.108,73</u>	<u>2.184.267,17</u>
<i>prema tome dobit prenesena iz prethodne godine</i>	2.184.267,17	2.114.618,69
	2.310.108,73	2.226.790,75
E. Obračunski iznosi		
1. Obračunski iznosi za otpremnine	269.400,00	301.200,00
2. Poreski obračunski iznosi	25.176,00	7.651,20
3. Ostali obračunski iznosi	236.100,00	189.600,00
	530.676,00	498.451,20
1. Obaveze		
1. Obaveze prema finansijskim institucijama	323.253,62	799.051,99
<i>sa preostalim dospijećem do jedne godine</i>	218.664,12	700.106,89
<i>sa preostalim dospijećem preko jedne godine</i>	104.589,50	98.945,10
2. Obaveze nastale iz dostave i usluga	123.231,14	253.673,36
<i>sa preostalim dospijećem do jedne godine</i>	123.231,14	253.673,36
3. Ostale obaveze	273.871,51	338.304,58
<i>od toga porezi</i>	187.299,41	185.473,76
<i>od toga socijalno osiguranje</i>	41.646,37	40.688,47
<i>sa preostalim dospijećem do jedne godine</i>	<u>273.871,51</u>	<u>338.304,58</u>
	720.356,27	1.391.029,93
<i>sa preostalim dospijećem do jedne godine</i>	615.766,77	1.292.084,83
<i>sa preostalim dospijećem preko jedne godine</i>	<u>104.589,50</u>	<u>98.945,10</u>
Ukupne obaveze i vlasnički kapital	<u>3.561.141,00</u>	<u>4.116.271,88</u>

15



Intergeo Umwelttechnologie und
Abfallwirtschaft GmbH

Bilans uspjeha

01.01.2016. – 31.12.2016.

Obaveze i vlasnički kapital	2016	2015
	€	€
1. Promet	4.666.125,48	4.096.603,96
2. Ostali poslovni prihod	73.144,20	94.386,75
3. Trošak za sirovine i rashodi za primljene usluge		
a) Trošak za sirovine	221.654,96	238.671,53
b) Rashodi za primljene usluge	<u>790.323,00</u>	<u>718.301,62</u>
	1.011.977,96	956.973,15
4. Trošak za osoblje		
a) Plate	1.602.437,74	1.460.988,49
b) Socijalni troškovi	<u>451.156,67</u>	<u>475.002,95</u>
	2.053.594,41	1.935.991,44
5. Amortizacija		
a) osnovnih sredstava	231.511,32	252.929,38
6. Ostali poslovni troškovi	<u>1.316.487,02</u>	<u>943.699,58</u>
7. Poslovni rezultat	125.698,97	101.397,16
8. Prihodi nastali iz ostalih HoV	459,00	573,00
9. Ostala kamata i sličan prihod	12.134,29	18.287,87
10. Prihod od prodaje i revalorizacije		
finansijskih sredstava	4.371,48	0.00
11. Kamata i slični troškovi	<u>27.521,68</u>	<u>36.180,63</u>
12. Finansijski rezultat	<u>-10.556,91</u>	<u>-17.319,76</u>
13. Zarada prije poreza	115.142,06	84.077,40
14. Porez na prihod i porez na dohodak	<u>31.824,08</u>	<u>17.289,71</u>
15. Zarada nakon poreza	<u>83.317,98</u>	<u>66.787,69</u>
16. Neto prihod	83.317,98	66.787,69
17. Ukidanje rezervi dobiti	<u>5.523,58</u>	<u>2.860,79</u>
18. Profit godine	88.841,56	69.648,48
19. Profit prenesen iz prethodne godine	<u>2.184.267,17</u>	<u>2.114.618,69</u>
20. Bilansna dobit	<u>2.273.108,73</u>	<u>2.184.267,17</u>

(dat pečat i potpis)

zobl.bauer. Salzburg Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH

15



diaric



Financial Statements 2016

**Intergeo Umwelttechnologie und
Abfallwirtschaft GmbH**

5020 Salzburg , Robinigstraße 93

zobl.bauer. Salzburg Steuerberatung und

Wirtschaftsprüfung GmbH
5020 Salzburg Mildenburggasse 4a

lvw

Content

Erstellungsbericht Englisch	1
Balance sheet	2 - 3
Profit- and loss account	4

Report on the

Compilation of Financial Statements
as of 2016.12.31

of

Intergeo Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH

We have been engaged to compile the following financial statements of Intergeo Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH a consisting of the balance sheet, the income statement, and the notes – on the basis of the accounting and the inventory as well as the provisions of applicable accounting and valuation methods.

The submitted documentation, accounting and inventory records – the regularity or plausibility of which we did not check in compliance with our engagement – as well as the information provided to us served as the basis for the compilation of the financial statements. You are responsible for the preparation of the inventory and the financial statements pursuant to Austrian Commercial Code (UGB), and the supplementary provisions of the Company's Articles of Association.

We did not perform either an audit, a review of the financial statements or an assurance engagement or agreed-upon procedures and, therefore, do not provide an assurance (confirmation) on financial statements.

You are responsible for the accuracy as well as the exhaustiveness of the documentation and information provided to us; a responsibility which also applies vis-à-vis the users of the financial statements compiled by us. In this context, we refer to the Letter of Representation which you signed on on our request.

The compilation engagement was carried out under the provisions of the expert opinion KFS/RL 26 "Principles for the Compilation of Financial Statements". The General Conditions of Contract for the Public Accounting Professions (AAB), issued by the Austrian Chamber of Public Accountants and Tax Advisors (KWT) shall apply to this compilation engagement.

Any distribution to third parties of the financial statements compiled by us is only permissible upon inclusion of the compilation report.

If the financial statements compiled by us are distributed to any third parties, the provisions stipulated in Point 8. AAB for the Public Accounting Professions of KWT on the liability vis-à-vis third parties shall apply.

Assets	2016-12-31 €	2015-12-31 €
A. Fixed Assets		
I. Intangible Assets		
1. Software	22,695.58	27,398.84
II. Tangible Assets		
1. Buildings	86,509.74	99,818.95
<i>thereof fixtures in foreign buildings</i>	<i>86,509.74</i>	<i>99,818.95</i>
2. Machines and equipment	496,202.81	563,464.90
3. Fixtures and fittings	304,788.04	381,560.25
	<u>887,500.59</u>	<u>1,044,844.10</u>
III. Financial Assets		
1. Participations (investments)	247,402.72	243,031.24
2. Securities	18,297.00	18,297.00
	<u>265,699.72</u>	<u>261,328.24</u>
	1,175,895.89	1,333,571.18
B. Current Assets		
I. Inventories		
1. Raw materials, supplies and consumables	17,467.88	17,343.22
II. Receivables and other Assets		
1. Receivables arising from deliveries services	1,222,629.86	1,285,029.76
2. Other receivables and assets	1,130,867.68	1,468,576.28
<i>thereof with a remaining maturity of more than one year</i>	<i>0.00</i>	<i>400,681.91</i>
	<u>2,353,497.54</u>	<u>2,753,606.04</u>
III. Cash on hand and Bank deposits	3,632.82	5,612.49
	<u>2,374,598.24</u>	<u>2,776,561.75</u>
C. Prepaid expenses, deferred charges	<u>10,646.87</u>	<u>6,138.95</u>
Total assets	<u>3,561,141.00</u>	<u>4,116,271.88</u>

Liabilities and Owner's Equity	2016-12-31 €	2015-12-31 €
A. Capital and Reserves		
I. Stated Capital called	37,000.00	37,000.00
<i>Subscribed Capital</i>	<i>37,000.00</i>	<i>37,000.00</i>
<i>Capital paid in</i>	<i>37,000.00</i>	<i>37,000.00</i>
II. Profit Reserves		
1. Other reserves (free reserves)	0.00	5,523.58
III. Balance Sheet Profit	2,273,108.73	2,184,267.17
<i>thereof profit carried forward from the previous years</i>	<i>2,184,267.17</i>	<i>2,114,618.69</i>
	2,310,108.73	2,226,790.75
B. Accruals		
1. Accruals for severance payments	269,400.00	301,200.00
2. Tax accruals	25,176.00	7,651.20
3. Other accruals	236,100.00	189,600.00
	530,676.00	498,451.20
C. Liabilities		
1. Liabilities to financial institutions	323,253.62	799,051.99
<i>thereof with a remaining maturity of up to one year</i>	<i>218,664.12</i>	<i>700,106.89</i>
<i>thereof with a remaining maturity of more than one year</i>	<i>104,589.50</i>	<i>98,945.10</i>
2. Liabilities arising from deliveries and services	123,231.14	253,673.36
<i>thereof with a remaining maturity of up to one year</i>	<i>123,231.14</i>	<i>253,673.36</i>
3. Other liabilities	273,871.51	338,304.58
<i>thereof taxes</i>	<i>187,299.41</i>	<i>185,473.76</i>
<i>thereof social security</i>	<i>41,646.37</i>	<i>40,688.47</i>
<i>thereof with a remaining maturity of up to one year</i>	<i>273,871.51</i>	<i>338,304.58</i>
	720,356.27	1,391,029.93
<i>thereof with a remaining maturity of up to one year</i>	<i>615,766.77</i>	<i>1,292,084.83</i>
<i>thereof with a remaining maturity of more than one year</i>	<i>104,589.50</i>	<i>98,945.10</i>
Total Liabilities and Owner's Equity	3,561,141.00	4,116,271.88

	2016	2015
	€	€
1. Turnover	4,666,125.48	4,096,603.96
2. Other operating income	73,144.20	94,386.75
3. Raw material expense and expenditures for services received		
a) Raw material expense	221,654.96	238,671.53
b) Expenditures for services received	790,323.00	718,301.62
	1,011,977.96	956,973.15
4. Staff expenses		
a) Salaries	1,602,437.74	1,460,988.49
b) Social expenses	451,156.67	475,002.95
	2,053,594.41	1,935,991.44
5. Amortization		
a) Of fixed assets	231,511.32	252,929.38
6. Other operating expenses	1,316,487.02	943,699.58
7. Operating result	125,698.97	101,397.16
8. Revenues resulting from other securities	459.00	573.00
9. Other interest and similar income	12,134.29	18,287.87
10. Income from the disposal of and revaluation of financial assets	4,371.48	0.00
11. Interest and similar expenses	27,521.68	36,180.63
12. Financial result	-10,556.91	-17,319.76
13. Earnings before taxes	115,142.06	84,077.40
14. Taxes on income and revenue	31,824.08	17,289.71
15. Earnings after taxes	83,317.98	66,787.69
16. Net income	83,317.98	66,787.69
17. Reversal of profit reserves	5,523.58	2,860.79
18. Profit of the year	88,841.56	69,648.48
19. Profit carried forward from the previous years	2,184,267.17	2,114,618.69
20. Balance sheet profit	2,273,108.73	2,184,267.17

 **INTERGEO**

Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH
Robinigstraße 93
5020 Salzburg
Österreich

t: 0662/455025
f: 0662/455316
salzburg@intergeo.com



Sažetak

Ugovor o osnivanju društva

Prvo: Društvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa odredbama Zakona o društvima sa ograničenom odgovornošću od 6.3.1906.g. (šestog marta hiljadu devetsto šeste), Reichsgesetzblatt br. 58, u tada važećoj verziji. -----

Drugo: ----- Poslovno ime -----
Poslovno ime društva glasi: -----
----- INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH -----

Treće: ----- Sjedište -----
Sjedište društva je u Salzburgu. -----

Četvrto: ----- Pretežna djelatnost društva -----
Pretežna djelatnost društva je: -----

1. Evidentiranje, ispitivanje, procjena, planiranje koncepta sanacije i vrste sanacije kao i sprovođenje saniranja kontaminiranih područja i kontaminiranih lokacija, -----

2. hitna pomoć kod hemijskih udesa, -----

3. savjetovanje po pitanjima korporativne zaštite životne sredine, -----

4. pružanje servisa u vezi baze podataka životne sredine, -----

5. održavanje klima uređaja, -----

6. odlaganje smeća, posebnog opasnog otpada svih vrsta, -----

7. trgovina robom svake vrste, -----

8. sagledavanje svih pitanja gazdovanja otpadom i tehnologije zaštite životne sredine kao i poslovanje na svim oblastima obje privredne grane, --

9. sprovođenje laboratorijskih ispitivanja -----

10. dekontaminacija pokretnih i nepokretnih materija. -----

Društvo je ovlašćeno da učestvuje u preduzećim iste ili slične vrste i/ili da preuzima zadatke rukovodstva i da osniva poslovnice u zemlji i inostranstvu. -----

Peto: ----- Osnivački kapital -----
Osnivački kapital društva iznosi € 37.000,-- (EURO trideset i sedam hiljada). -----

Šesto: ----- Trajanje društva -----
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme; ono počinje danom upisa u Trgovinski registar. -----

Sedmo: ----- Poslovna godina -----



Prva poslovna godina počinje danom upisa društva u Trgovinski registar a završava se 31.12. (trideset i prvog decembra) iste godine; iz tog razloga se radi o nepotpunoj poslovno godini. Poslovna godina se dalje poklapa sa kalendarskom godinom. -----

U unutrašnjim odnosima važe poslovi koje je odredilo imenovano rukovodstvo, koji su zaključeni između današnjeg dana i dana upisa društva u Trgovinski registar, zaključeni u ime društva. -----

Osmo: -----Izvršni direktor -----

Društvo ima jednog, dva ili više izvršnih direktora. -----

Ukoliko je imenovan samo jedan izvršni direktor, on zastupa društvo samostalno. Ukoliko je imenovano dva ili više izvršnih direktora, ovlašćenje za zastupanje je regulisano u odluci o imenovanju. -----

Deveto: ----- Skupština -----

Skupština se održava u sjedištu društva, a može se uz saglasnost svih akcionara održati na bilo kom drugom mjestu u zemlji. Nju saziva izvršni direktor ili izvršni direktori, pri čemu je pri postojanju više izvršnih direktora svaki od njih pojedinačno ovlašćen za sazivanje. -----

Sazivanje skupštine će uslijediti preporučenim pismom akcionarima na adresu koja je upisana u knjigu akcionara. Od predaje na poštu poziva za sazivanje skupštine i dana održavanja skupštine mora da protekne najmanje četrnaest dana. -----

U pozivu za sazivanje skupštine treba navesti dnevni red. Redovna skupština se održava najmanje jednom godišnje i mora da odlučuje o godišnjem finansijskom izvještaju iz prethodne poslovne godine kao i o korišćenju poslovnih rezultata i razrešenju izvršnih direktora. -----

Svakom akcionaru treba dostaviti godišnji finansijski izvještaj odmah nakon njegovog sačinjavanja. Može se u roku od jedne sedmice prije skupštine društva sazvane radi provjere godišnjeg finansijskog izvještaja ili prije isteka roka utvrđenog za glasanje pismenim putem izvršiti uvid u knjige i papire društva. -----

Vanredna skupština se saziva onoliko često koliko interesi društva to iziskuju. -----

Pismeno donošenje odluke je dozvoljeno, kada su svi akcionari saglasni sa pismenim glasanjem pismenim putem. -----

Neophodna većina prilikom glasanja pismenim putem se shodno § 34 (paragraf trideset i četiri) Zakona o društvima sa ograničenom odgovornošću računa prema ukupnom broju svih akcionara sa pravom glasa. -----



Donošenje odluka skupštine slijedi prostom većinom predatih glasova, ukoliko zakon i ugovor o osnivanju društva ništa drugo obavezujuće ne predviđaju. -----

Skupština ima kvorum, kada su u njoj zastupljene potrebne tri četvrtine osnivačkog kapitala. -----

U slučaju nedostatka kvoruma skupštine može se, imajući u vidu njen kvorum, sazvati druga skuština, koja je ograničena na pretres dnevnog reda prve skupštine a bez obzira na visinu zastupljenog osnivačkog kapitala. ---- Prispjeće mjeničnih obaveza, dodjela i opoziv prokure i trgovinskog punomoćja, zaključenje i otkaz ugovora o radu i djelu sa mjesečnom nadoknadom od preko 3.700,-- (Euro tri hiljade sedamsto) bruto poliježe odlučivanju skupštine. -----

Propisana je većina od najmanje 75 % (sedamdeset i pet procenata) predatih glasova neophodna za donošenje sljedećih odluka: -----

- a) izmjena statuta, -----
- b) imenovanje i opoziv izvršnih direktora, sve dok oni kao akcionari pripadaju društvu, -----
- c) gašenje društva, -----
- d) sticanje i otuđivanje nepokretne imovine svake vrste kao i davanje i uzimanje u zakup ili investiranje u nepokretnu imovinu, -----
- e) sve pravne radnje, koje prevazilaze redovan obim poslovanja preduzeća, naročito osnivanje poslovnica i filijala kao i sticanje i učešće u drugim preduzećima, -----
- f) zaključenje i otkaz ugovora sa akcionarima, -----
- g) bitna ograničenja promotivne aktivnosti preduzeća u okviru predmeta poslovanja preduzeća. -----

O svim odlukama društva, čak i o onim koje zahtjevaju notarizaciju, treba sačiniti zapis u knjigu protokola društva, koji mora da potpiše predsjedavajući generalne skupštine. -----

Deseto: ----- Poslovni udjeli -----

Svaki akcionar posjeduje poslovni udio, koji se određuje prema visini osnovnog uloga koji je preuzeo. Poslovni udjeli su djeljivi, otuđivi, nasljedni i zakupivi. -----

U pogledu mogućnosti raspolaganja poslovnim udjelima treba dogovoriti sljedeće: -----

Za diobu i ustupanje poslovnog udjela potrebna je saglasnost skupštine. U ostalom djelu akcionari odobravaju uzajamno u pogledu njihovih poslovnih udjela pravo prenosa poslovnog udjela na akcionare u analognoj primjeni odredbe člana 1072 (paragraf hiljadu sedamdeset i dva) Opšteg



građanskog zakonika o pravu preče kupovine za sve, čak i za besplatne udjele otuđenja, na način što je akcionar koji želi da otuđi u obavezi, da pismenim putem preporučenim pismom, najprije akcionaru ili akcionarima, ponudi preuzimanje poslovnog udjela uz objavljivanje preciznih uslova otuđenja i imena prethodnog sticaoca. Ova ograničenja ne važe za ustupnje između članova porodice akcionara dr Hajnriha Valnera (Dr. Heinrich WALLNER) i Heninga Valnera (Henning WALLNER), u granicama člana 3 (paragraf tri) stav 2 (dva) litra a Zakona o prometu nepokretnosti među živima i uslijed smrti. -----

Ostali akcionari su u ovom slučaju međusobno ovlašćeni, u odnosu na njihov osnovni ulog, da preuzmu poslovni udio akcionara koji želi otuđenje, pri čemu mogu da zahtjevaju, da im se ovaj poslovni udio prenese u vrijednost utvrđenoj u tački Jedanaestoj. -----

Ukoliko neki od preostalih akcionara ne koriste ovo pravo prenosa udjela, na taj način se ponovo uvećava njihov zahtjev proporcionalno prema ostalim akcionarima. -----

Ostvarivanje prava prenosa od strane jednog akcionara ili ostalih akcionara mora da uslijedi u roku od trideset (30) dana. -----

U slučaju ostvarivanja prava prenosa akcionari koji su voljni za otuđenje i / ili prenos obavezni su da najkasnije do isteka dogovorenog roka za prenos zaključče adekvatan ovjereni ugovor o ustupanju o formi notarskog akta po prethodno navedenim uslovima. -----

U slučaju smrti akcionara njegovi nasljednici ili drugi pravni nasljednici u posjedu poslovnog udjela su u obavezi da na zahtjev drugih akcionara, poslovni udio pokojnog u roku od tri mjeseca od smrti ustupe drugim akcionarima i do kraja isteka tromjesečnog rok potpišu ugovor o ustupanju u vezi sa tim. Vrijednost poslovnog udjela koji se ustupa i odgovarajuća visina aktive istupanja određuje se prema utvrđenim načinima procjene iz tačke Jedanaeste. -----

Ukoliko u slučaju smrti akcionara nije data dozvola skupštine za diobu poslovnog udjela između više nasljednika, legatara ili drugih pravnih nasljednika, oni zajednički preuzimaju poslovni udio pokojnog akcionara i njegova akcionarska prava, koja treba vršiti kroz zajedničkog punomoćnika. -----

Jedanaesto: ----- Procjena poslovnog udjela -----
----- odnosno aktiva istupanja -----

Vrijednost preuzimanja poslovnog udjela odnosno visinu mase istupanja odrediti kako slijedi: -----



Do referentnog dana istupanja poverenik za ekonomska pitanja treba da sačini bilans istupanja. -----

Lice zaduženo za izradu bilansa odnosno u najboljem slučaju vještak neophodan za izradu bilansa određuju se u dogovoru sa istupajućim akcionarem odnosno njegovim pravnim nasljednicima. Ukoliko se u vezi sa ovim ne postigne dogovor u roku od 30 (trideset) dana, komora povjerenika za ekonomska pitanja određuje vještaka odnosno – u pogledu drugog vještaka – njegova komora ili strukovno udruženje. -----

Treba odrediti tržišnu vrijednost (zajedničku vrijednost) svih aktiva i pasiva uz likvidaciju sakrivenih rezervi. Za njihovo utvrđivanje treba procjeniti vrijednost imovine i dugove preduzeća kako slijedi: -----

1. Nepokretnosti i objekte prema tržišnoj vrijednosti, -----
2. sve ostale vrijednosti imovine sa djelimičnom vrednošću, dakle sa onim iznosom, koji bi sticalac cjelokupne imovine preduzeća u okviru ukupne kupoprodajne cijene utvrdio/procjenio pojedinačno ekonomsko dobro, pri čemu treba poći od toga, da on nastavi sa obavljanjem poslova, maksimalno ipak treba procjeniti troškove nabavke i proizvodnje, minimalno 15 % (petnaest procenata) troškova nabavke i proizvodnje. -----
3. Treba uzeti u obzir dugove sa iznosima, koji moraju da se potroše za otplatu do referentnog dana izlaska; neizvesni dugovi (rezerve) se mogu prema osnovi i visini evidentirati sa tim iznosima, koji eprema trgovinsko-prvnim propisima mogu odbiti. -----
4. Sakrivene rezerve (rezerve sopstvenog kapitala) se dobijaju iz razlike između knjigovodstvene imovine preduzeća i imovine preduzeća u skladu sa procjenom prema lit. 1 (jedan) do 3 (tri). -----
5. Idealna vrijednost (good will) ostaje van stavke. Pozitivna vrijednost firme i vrednost poslovnog rezultata preduzeća se ne uzimaju u obzir. -----

Bilans istupanja treba podneti skupštini na odlučivanje i odobrenje odmah nakon sačinjavanja. U datom slučaju treba u vezi ovog posebno sazvati skupštinu. -----

Aktivu istupanja treba isplatiti koriniku ili korisnicima kako slijedi: -----
Iznos se isplaćuje u dvije godišnje rate, počev šest mjeseci nakon odobrenja bilansa disolucije isplaćuje skupština. Iznos kamatirati od referentnog dana podnošenja bilansa disolucije na osnovu važeće kamatne stope Salzburger Landes-Hypothekenbank za vlastite emisije na referentni dan istupanja. ---
Dvanaesto: ----- Pravo preuzimanja i povećanje -----
Bitan osnov za gašenje društva je otkazivanje ugovora od strane jednog ili više akcionara. -----



Akcionar ili akcionari koji nisu dali otkaz su ipak ovlašćeni da na taj način spreče gašenje društva, da preuzmu poslovni udio predmetnog akcionara, koji je isti po osnovu sklopljenog sporazuma obavezan da ustupi, a sve u odnosu na bliže dogovorene uslove iz tačke Pete. -----

Za slučaj da ja za imovinu jednog ili više akcionara otvoren stečaj ili postupak poravnanja odnosno otvaranje jednog takvog postupka se odbaci zbog nedostatku procesa pokrivanja troškova ili se na poslovni udio vodi prinudno izvršenje ili druga izvršna mjera pristupa od strane trećeg lica i u toku ovih mjera dužnik ne bori se protiv izvršnog odobrenja i poslovni udio se iz tog razloga pravno obavezujuće naplati kao potraživanje, poslovni udio akcionara na koga se odnose ove mjere raste sa pravosnažnošću izvršne, stečajne ili sudske odluke o poravnanju ostalih akcionara u odnosu na njihov osnovni ulog. Ostali akcionari moraju akcionaru koji istupa na ovaj način odnosno suski postavljenom upravniku stečajne mase da plate aktivu istupanja shodno odredbama tačke Jedanaeste koju treba utvrditi i koja postaje plativa. -----

Svaki od preostalih akcionara je ovlašćen, ovaj porast u roku od 30 (trideset) dana od upoznavanja sa mjerama zahvata da odbije. Za ovaj slučaj raste poslovni udio ostalim akcionarima u srazmjeri njihovog osnovnog uloga i oni su ovlašćeni, da odbiju dalji porast u roku od 14 (četnaest) dana. Ukoliko svako od preostalih akcionara odbije porast, tada je poslovni udio oslobođen svih dogovorenih ograničenja iz ove tačke ugovora. -----

Trinaesto: ----- Ostale odredbe -----
Ukoliko u ovom Ugovoru o osnivanju društva nije regulisano, važe odredbe zakona od 6. marta 1906, Reichsgesetzblatt br. 58 u važećoj verziji. -----
Četrnaesto: ----- Sudska nadležnost -----

U slučaju sudskog spor iz ovog ugovora o osnivnja društva ugovorne strane podležu primjeni austrijskog prava, sudskoj nadležnosti mjesno stvarno nadležnog suda u gradu Salzburgu i odustaju od moguće druge sudske nadležnosti. -----




SLUŽBENA POTVRDA

Nakon danas preduzetog uvida u Registar preduzeća Zemaljskog i Trgovinskog suda Salzburg potvrđujem u skladu sa § 89 a Propisa o notarijatu, da se ovaj tekst Ugovora o osnivanju društva INTERGEO Umwelttechnologie und Abflwirtschaft GmbH [redacted] sjedištem u političkoj opštini Salzburg u svim tačkama podudara sa neizmjenjenim odredbama Ugovora o os [redacted] (dvadeset i osmi mart hiljadu devetsto osamdeset i osme) koji se nalazi u arhivi Zemaljskog suda Salzburg, posljednja izmjena odlukom skupštine od

[redacted] le
osamnaeste)

Ing. Mag. Folker Rajfenberger

Dat okrugli pečat: Mag. Robert Ekšlager



Zusammenfassung des Gesellschaftsvertrages

Erstens: Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung vom 6.3.1906 (sechsten März neunzehnhundertsechs), Reichsgesetzblatt Nummer 58, in der derzeit geltenden Fassung.-----

Zweitens:-----Firma-----

Die Firma der Gesellschaft lautet:-----

-----INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH-----

Drittens:-----Sitz-----

Der Sitz der Gesellschaft ist Salzburg.-----

Viertens:-----Gegenstand-----

Gegenstand des Unternehmens ist:-----

1. die Erfassung, Untersuchung, Bewertung, Planung von Sanierungskonzepten und Sanierungsvarianten sowie Durchführung von Sanierungen von Altlasten und kontaminierter Standorte,-----
2. die Chemikalienunfallsoforthilfe,-----
3. Beratung in Fragen des betrieblichen Umweltschutzes,-----
4. das Umweltdatenbankservice,-----
5. die Wartung von Klimaanlage,-----
6. die Entsorgung von Müll, insbesondere Sondermüll aller Art,-----
7. der Handel mit Waren aller Art,-----
8. die Wahrnehmung aller Belange der Abfallwirtschaft und der Umwelttechnologie sowie die Betätigung auf allen Gebieten dieser beiden Wirtschaftssparten,-----
9. die Durchführung von Laboruntersuchungen-----
10. die Dekontaminierung beweglicher und unbeweglicher Materien.-----

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu beteiligen und/oder Geschäftsführungsaufgaben zu übernehmen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.-----

Fünftens:-----Stammkapital-----

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 37.000,-- (Euro siebenunddreißigtausend).-----

Sechstens:-----Dauer der Gesellschaft-----

Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit vereinbart; sie beginnt mit dem Tage der Eintragung in das Handelsregister.-----

Siebentens:-----Geschäftsjahr-----

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem Tage der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister und endet am 31.12. (einunddreißigsten Dezember) desselben Jahres; es ist daher ein Rumpfgeschäftsjahr. In der Folge fällt das Geschäftsjahr jeweils mit dem Kalenderjahr zusammen.-----

Im Innenverhältnis gelten die Geschäfte der bestellten Geschäftsführung, die zwischen dem heutigen Tage und dem Tage der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister abgeschlossen werden, als für die Gesellschaft abgeschlossen.-----

Achtens:-----Geschäftsführer-----

Die Gesellschaft hat einen, zwei oder mehrere Geschäftsführer.-----

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft selbständig. Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Vertretungsbefugnis im Bestellungsbeschluss geregelt.-----

Neuntens:-----Generalversammlung-----

Die Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt, kann aber mit Zustimmung aller Gesellschafter auch an jedem beliebigen anderen Ort des Inlandes abgehalten werden. Sie wird durch den oder die Geschäftsführer einberufen, wobei bei Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer jeder einzelne von ihnen zur Einberufung berechtigt ist.-----

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an deren zum Zwecke der Eintragung in das Anteilbuch zuletzt bekannt gegebenen Adresse. Zwischen der Aufgabe der Einberufung der Generalversammlung zur Post und dem Tage der Generalversammlung müssen mindestens vierzehn Tage liegen.-----

In der Einberufung der Generalversammlung ist die Tagesordnung anzugeben. Die ordentliche Generalversammlung findet mindestens einmal jährlich statt und hat über den Jahresabschluß des vorhergegangenen Geschäftsjahres sowie über die Verwendung des Geschäftsergebnisses und die Entlastung der Geschäftsführer zu beschließen.-----

Jedem Gesellschafter ist ohne Verzug nach Aufstellung des Jahresabschlusses eine Abschrift zuzusenden. Er kann innerhalb einer Woche vor der zur Prüfung des Jahresabschlusses berufenen Versammlung der Gesellschafter oder vor Ablauf der für die schriftliche Abstimmung festgesetzten Frist in die Bücher und Papiere der Gesellschaft Einsicht nehmen.-----

Außerordentliche Generalversammlungen sind einzuberufen, sooft es das Interesse der Gesellschaft erfordert.-----

Schriftliche Beschlußfassung ist zulässig, wenn sämtliche Gesellschafter mit der Abstimmung im schriftlichen Wege einverstanden sind.

Die erforderliche Mehrheit wird bei der Abstimmung im schriftlichen Wege gemäß § 34 (Paragraph vierunddreißig) des Gesetzes über die Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach der Gesamtzahl der allen Gesellschaftern zustehenden Stimmen berechnet.

Die Beschlußfassung der Generalversammlung erfolgt, soweit im Gesetz und Gesellschaftsvertrag nichts anderes zwingend vorgesehen ist, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn in ihr drei Viertel des Stammkapitals gehörig vertreten sind.

Im Falle der Beschlußunfähigkeit einer Generalversammlung ist unter Hinweis auf deren Beschlußunfähigkeit eine zweite Generalversammlung einzuberufen, die auf die Verhandlung der Tagesordnung der ersten Generalversammlung beschränkt und ohne Rücksicht auf die Höhe des vertretenen Stammkapitals beschlussfähig ist.

Der Beschlußfassung der Generalversammlung unterliegen insbesondere auch die Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, die Erteilung und der Widerruf von Prokura und Handelsvollmacht, Abschluß und Kündigung von Werk- und Angestelltenverträgen mit einem monatlichen Entgelt von über € 3.700,- (Euro dreitausendsiebenhundert) brutto.

Eine Mehrheit von mindestens 75 % (fünfundsißzig Prozent) der abgegebenen Stimmen ist zur Fassung nachstehender Beschlüsse vorgeschrieben:

- a) Änderung der Satzung,
- b) die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern, soweit diese als Gesellschafter der Gesellschaft angehören,
- c) die Auflösung der Gesellschaft,
- d) der Erwerb und die Veräußerung von unbeweglichem Vermögen aller Art sowie die Verpachtung, Pachtung oder Belehnung von unbeweglichem Vermögen,
- e) alle Rechtshandlungen, die über den ordentlichen Umfang des Geschäftsbetriebes hinausgehen, insbesondere auch die Errichtung von Zweigniederlassungen und Filialbetrieben sowie der Erwerb und die Beteiligung an anderen Unternehmungen,
- f) der Abschluß und die Kündigung von Verträgen mit Gesellschaftern,
- g) wesentliche Einschränkungen der werbenden Tätigkeit des Unternehmens innerhalb des Unternehmensgegenstandes.

Über alle Gesellschafterbeschlüsse, auch über solche, die nicht notarieller Beurkundung bedürfen, ist im Protokollbuch der Gesellschaft eine Niederschrift

anzufertigen, die der Vorsitzende der Generalversammlung zu unterfertigen hat.

Zehntens: Geschäftsanteile

Jeder Gesellschafter besitzt einen Geschäftsanteil, der sich nach der Höhe der von ihm übernommenen Stammeinlage richtet. Die Geschäftsanteile sind teilbar, veräußerlich, verpfändbar und vererblich.

Hinsichtlich der Verfügungsmöglichkeit über die Geschäftsanteile wird folgendes vereinbart:

Zur Teilung oder Abtretung eines Geschäftsanteiles bedarf es der Zustimmung der Generalversammlung. Im übrigen räumen sich die Gesellschafter gegenseitig in Ansehung ihrer Geschäftsanteile ein Aufgriffsrecht in analoger Anwendung der Bestimmungen der §§ 1072 (Paragraf eintausendzweiundsiebzig folgende) des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches über das Vorkaufsrecht für alle, auch unentgeltliche Veräußerungsfälle in der Weise ein, daß ein veräußerungswilliger Gesellschafter verpflichtet ist, vorerst dem oder den Gesellschaftern die Übernahme des Geschäftsanteiles unter Bekanntgabe der genauen Veräußerungsbedingungen und des Namens des vorgesehenen Erwerbers schriftlich durch eingeschriebenen Brief anzubieten. Diese Beschränkungen gelten nicht für Abtretungen zwischen den Angehörigen der Gesellschafter Dr. Heinrich WALLNER und Henning WALLNER, innerhalb der Grenzen des § 3 (Paragrafen drei) Absatz 2 (zwei) litera a des Salzburger Grundverkehrsgesetzes unter Lebenden und von Todeswegen.

Die übrigen Gesellschafter sind untereinander im Verhältnis ihrer Stammeinlagen in diesem Falle berechtigt, den Geschäftsanteil des veräußerungswilligen Gesellschafter zu übernehmen, wobei sie verlangen können, daß ihnen dieser Geschäftsanteil zu dem in Punkt Elftens festgesetzten Wert übertragen wird. --- Machen einzelne von den übrigen Gesellschaftern von diesem Aufgriffsrecht nicht Gebrauch, so wächst ihr Anspruch anteilig wieder den anderen Gesellschaftern zu.

Die Ausübung des Aufgriffsrechtes durch den oder die übrigen Gesellschafter hat in einer Frist von dreißig (30) Tagen zu erfolgen.

Im Falle der Ausübung des Aufgriffsrechtes sind der veräußerungswillige Gesellschafter und der oder die aufgriffswilligen Gesellschafter verpflichtet, spätestens zum Ablauf der vereinbarten Aufgriffsfrist einen entsprechenden, durch Notariatsakt beurkundeten Abtretungsvertrag zu den vorgenannten Bedingungen abzuschließen.

Im Falle des Ablebens eines Gesellschafter sind dessen Erben oder sonstige Rechtsnachfolger im Besitze des Geschäftsanteiles über Verlangen der anderen Gesellschafter verpflichtet, den Geschäftsanteil des Verstorbenen binnen

dreimonatiger Frist ab Todestag an die anderen Gesellschafter abzutreten und einen diesbezüglichen Abtretungsvertrag spätestens zum Ende der dreimonatigen Frist zu unterfertigen. Der Wert des abzutretenden Geschäftsanteiles und dementsprechend die Höhe des Ausscheidungsguthabens bestimmen sich nach den im Punkt Elftens festgesetzten Bewertungsgrundsätzen.-----

Wird im Falle des Ablebens eines Gesellschafters die Genehmigung der Generalversammlung zur Teilung des Geschäftsanteiles unter den mehreren Erben, Legataren oder sonstigen Rechtsnachfolgern nicht erteilt, so haben sie den Geschäftsanteil des verstorbenen Gesellschafters gemeinsam zu übernehmen und ihre Gesellschafterrechte gemeinsam, das heißt durch einen gemeinsam Bevollmächtigten auszuüben.-----

Elftens:-----Bewertung des Geschäftsanteiles-----

-----beziehungsweise des Ausscheidungsguthabens-----

Der Übernahmewert des Geschäftsanteiles beziehungsweise die Höhe des Ausscheidungsguthabens ist wie folgt zu ermitteln:-----

Zum Stichtag des Ausscheidens ist von einem Wirtschaftstreuhänder eine Ausscheidungsbilanz zu erstellen.-----

Der Bilanzerstellende beziehungsweise zur Erstellung der Bilanz allenfalls sonst notwendige Sachverständige sind im Einvernehmen mit dem ausscheidenden Gesellschafter beziehungsweise allenfalls dessen Rechtsnachfolgern zu bestimmen. Sollte eine diesbezügliche Einigung nicht binnen 30 (dreißig) Tagen zustande kommen, ist der Sachverständige von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder beziehungsweise – hinsichtlich anderer Sachverständiger – von der jeweiligen Kammer oder Berufsvereinigung zu bestimmen.-----

Zu ermitteln ist der Verkehrswert (gemeiner Wert) aller Aktiven und Passiven unter Auflösung der stillen Reserven. Zu deren Feststellung sind die Vermögenswerte und Schulden des Unternehmens wie folgt zu bewerten:-----

1. Grundstücke und Gebäude nach Verkehrswert,-----
2. alle übrigen Vermögenswerte mit dem Teilwert, also mit jenem Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebes im Rahmen des Gesamtkaufpreises über das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde, wobei davon auszugehen ist, dass er den Betrieb fortführt, höchstens sind jedoch die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten, mindestens aber 15 % (fünfzehn Prozent) der Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen.-----
3. Schulden mit jenen Beträgen zu berücksichtigen, welche zum Stichtag des Ausscheidens zu ihrer Tilgung aufgewendet werden müßten; dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Schulden (Rückstellungen) sind mit jenen Beträgen zu erfassen, welche nach handelsrechtlichen Vorschriften abzugsfähig sind.-----

4. Die stillen Reserven (Rücklagen) ergeben sich aus dem Unterschied zwischen dem buchmäßigen Betriebsvermögen und dem Betriebsvermögen gemäß Bewertung nach litera 1 (eins) bis 3 (drei).

5. Ein ideeller Wert (good will) bleibt außer Ansatz. Positiver Firmenwert und Ertragswert werden nicht berücksichtigt.

Die Ausscheidungsbilanz ist der Generalversammlung zur Beschlussfassung und Genehmigung sofort nach Errichtung vorzulegen. Gegebenenfalls ist hiezu eigens eine Generalversammlung einzuberufen.

Das Ausscheidungsguthaben ist dem oder den Bezugsberechtigten wie folgt auszubezahlen:

Der Betrag wird in zwei gleichen Jahresraten, beginnend sechs Monate nach Genehmigung der Dissolutionsbilanz durch die Generalversammlung ausbezahlt. Der Betrag ist ab dem Stichtag der Dissolutionsbilanz zu verzinsen auf der Basis des am Ausscheidungsstichtag gültigen Zinssatzes der Salzburger Landes-Hypothekenbank für eigene Emissionen.

Zwölftens: Übernahmsrecht und Zuwachs

Ein wichtiger Grund zur Auflösung der Gesellschaft ist die Kündigung des Vertrages durch einen oder mehr Gesellschafter.

Der oder die nichtkündigenden Gesellschafter sind aber berechtigt, die Auflösung der Gesellschaft dadurch zu verhindern, daß sie den Geschäftsanteil des betroffenen Gesellschafters, den dieser kraft hiemit getroffener Vereinbarung abzutreten verpflichtet ist, im Verhältnis ihrer Stammeinlagen zu den im Punkte Elftens näher vereinbarten Bedingungen übernehmen.

Für den Fall, daß über das Vermögen eines oder mehrerer Gesellschafter das Konkurs oder Ausgleichsverfahren eröffnet beziehungsweise die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels kostendeckenden Verfahrens abgewiesen wird oder aber auf den Geschäftsanteil die Zwangsvollstreckung oder sonstige exekutive Zugriffsmaßnahmen seitens Dritter geführt und im Zuge dieser Maßnahmen Exekutionsbewilligungen nicht vom Schuldner bekämpft und daher der Geschäftsanteil rechtswirksam als Forderung eingezogen werden, wächst der Geschäftsanteil des von diesen Maßnahmen betroffenen Gesellschafters mit Rechtskraft der exekutions-, konkurs- oder ausgleichsrichterlichen Entscheidung den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis deren Stammeinlagen zu. Die übrigen Gesellschafter haben jedoch dem auf diese Weise ausscheidenden Gesellschafter beziehungsweise dem gerichtlich bestellten Masseverwalter das analog den Bestimmungen des Punktes Elftens zu bemessende und fällig werdende Ausscheidungsguthaben zu bezahlen.




Es ist jedoch jeder der übrigen Gesellschafter berechtigt, diesen Zuwachs binnen einer Frist von 30 (dreißig) Tagen ab Kenntnisnahme der Zugriffsmaß-

nahmen auszuschlagen. Für diesen Fall wächst der Geschäftsanteil den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Stammeinlagen zu und sind diese berechtigt, diesen weiteren Zuwachs innerhalb einer Frist von 14 (vierzehn) Tagen auszuschlagen. Schlägt jeder der übrigen Gesellschafter den Zuwachs aus, so wird der Geschäftsanteil von allen in diesem Vertragspunkte vereinbarten Beschränkungen frei.-----



Für den Fall von Rechtsstreitigkeiten aus diesem Gesellschaftsvertrag unterwerfen sich die Vertragsparteien der Anwendung österreichischen Rechtes, der Gerichtsbarkeit des sachlich zuständigen Gerichtes in der Stadt Salzburg und verzichten auf ihren etwaigen anderweitigen ordentlichen Gerichtsstand.-----


AMTSBESTÄTIGUNG


Nach heute vorgenommener Einsichtnahme in das Firmenbuch des Landes- als Handelsgerichtes Salzburg bestätige ich gemäß § 89 a Notariatsordnung, dass dieser Wortlaut des Gesellschaftsvertrages  eingetragenen INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH mit dem Sitz in der politischen Gemeinde Salzburg in allen Punkten mit den unverändert gebliebenen Bestimmungen des in der Urkunde  Landesgerichtes Salzburg erliegenden Gesellschaftsvertrages 

 zweitausendelf) übereinstimmt. -----

Oberndorf bei Salzburg, am 09.07.2018 (neunten Juli zweitausendachtzehn). --




ING. MAG. VOLKER REIFENBERGER
als Substitut des öffentlichen Notars
Mag. Robert Eckschlager
in Oberndorf bei Salzburg



PUNOMOĆJE

Ovlašćujemo Sašu Vujačića i Jelenu Vujisić
advokate iz Podgorice

POWER OF ATTORNEY

We authorize Mr Saša Vujačić and Ms Jelena
Vujisić Attorneys at Law from Podgorica

1. da nas zastupaju pred nadležnom Centralnom depozitarnom agencijom u postupku pribavljanja potvrde o vlasništvu nad hartijama od vrijednosti,
2. da nas zastupaju pred nadležnim Centralnim registrom privrednih subjekata u Podgorici u postupku registracije djela stranog društva,
3. da preuzmu sve druge radnje, potpisu i preuzmu sva druga dokumenta gore nepomenuta koja budu nophodna za registraciju dijela stranog društva INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH, Montenegro office, kod nadležnih organa, bez ograničenja.

1. to represent us before Central Depository Agency at the procedure for the obtaining of the certificate on ownership of shares;
2. to represent us before the Company registry in Podgorica at the procedure of the registration of the branch office;
3. to undertake all actions and sign and receive documents which are not mentioned above, and which are necessary for the registration of Dio stranog društva INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH, Montenegro office, without limitation.

Punomocje izdato od/Power of Attorney issued by:

On _____

za/in behalf of

INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH

Salzburg, am 06. JULI 2018

Dr. Heinrich Wallner (General Manager)





Gebühr in Höhe von € 14,30
gem. § 14 TP 13 GebG idF
BGBl. II 191/2011 entrichtet.


B.R.Zl.: 2836/18

Ich bestätige die Echtheit der Firmazeichnung des Herrn Doktor Heinrich

rer der **INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH** mit dem Sitz in Salzburg und der Geschäftsanschrift 5020 Salzburg, Robinigstraße 93 .-----

Gleichzeitig bestätige ich gemäß § 89a der Notariatsordnung aufgrund der heute im elektronischen Weg vorgenommenen Einsicht in das Firmenbuch, dass Herr Doktor Heinrich Wallner berechtigt ist, die unter FN 45843 t eingetragene INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH selbständig rechtsverbindlich zu zeichnen. -----
Oberndorf bei Salzburg, am 06.07.2018 (sechsten Juli zweitausendachtzehn). -----




MAG. VOLKER REIFENBERGER
als Substitut des öffentlichen Notars
Mag. Robert Eckschlager
in Oberndorf bei Salzburg





Naplaćena taksa u visini od 14,30 € prema § 14 TP 13 GebG (Zakona o taksama) u verziji BGBl. II 191/2011

Broj ovjere i upisa: 2836/18


Potvrđujem vjerodostojnost potpisa gospodina doktora Hajnriha Valnera (Heinrich

/svojeručno potpisano/
Mag. Folker Rajfenberger
substitut notara Mag. Roberta Ekšlagera
u Oberndorfu kod Salzburga
Notar kao komesar suda

Dat okrugli pečat sa grbom:
Mag. Robert Ekšlager, notar
Oberndorf kod Salzburga
Republika Austrija - Savezn pokrajina Salzburg



TUMAS



Faint, illegible text, possibly a header or address, located to the right of the redacted area.

Main body of faint, illegible text, likely the content of a letter or report.

Na osnovu člana broj 80. Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore br. 6/02 do 40/11) Društvo INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH, sa sjedištem u Robinigstraße 93, 502 Salzburg, Austria (u daljem tekstu: matično društvo), donosi sljedeću:

**ODLUKU
O OTVARANJU DIJELA STRANOG
DRUŠTVA U CRNOJ GORI**

Član 1

U skladu sa odlukom matičnog društva, Dio Stranog Društva u Crnoj Gori Društva INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH, biće registrovano pod nazivom:

**Dio Stranog Društva INTERGEO
Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft
GmbH, Montenegro Office**

(u daljem tekstu: dio stranog društva).

Član 2

Sjedište dijela stranog društva kao i adresa za prijem pošte biće u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona br. 44.

Član 3

Lica ovlašćena za zastupanje dijela stranog društva će biti:

1. Ivan Mijovic i

Direktor djela stranog društva i ovlašćeno lice za zastupanje u pravnim postupcima pred domaćim organima.

Ivan Mijović je ovlašćen da zastupa dio stranog društva kolektivno uz

Pursuant to article No. 80 Business Organization Law (Official Gazette of Montenegro No. 6/02 to 40/11) the Company INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH, with registered seat at Robinigstraße 93, 502 Salzburg, Austria (hereinafter : main company) has brought the following:

**DECISION
ON BRANCH OFFICE
INCORPORATION IN MONTENEGRO**

Article 1

In accordance the decision of the main company, the branch office in Montenegro of the company INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH will be registered with the name :

**Dio Stranog Društva INTERGEO
Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft
GmbH, Montenegro Office**

(hereinafter: branch office)

Article 3.

Seat of the branch office as well as the address for the receiving of official shipments shall be in Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona br. 44..

Article 3.

The persons authorized to represent the branch office shall be:

1. Ivan Mijovic

Director of banch office and authorised person for representation in legal proceedings before domestic authorities.

Ivan Mijović is authorized to represent a branch office collectively

supotpis drugog lica ovlašćenog za zastupanje.

with the sub-signature of another authorized representative.

1. Willibald Sapusek i

2. Willibald

transakcijama pojedinačno i bez ograničenja.

foreign transactions solely and without limitations

Član 4

Dio Stranog Društva će obavljati djelatnost:

Article 4

Branch office will perform the activity :

71.12, Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.

71.12, Engineering activities and technical consulting.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i Dio Stranog Društva će početi sa radom nakon registracije kod nedležnog Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici.

Article 5.


This decision shall come into force on a day of its adoption and Branch office will start with the work after registration before the Companies Registry in Podgorica.

Dana/On _____ 2018

Za/For

INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH

Salzburg, am 06. JULI 2018



(insert the name and position of the signatory)

Dr. Heinrich Wallner (General Manager)




Gebühr in Höhe von € 14,30
gem. § 14 TP 13 GebG idF
BGBl. II 191/2011 entrichtet.

B.R.Zl.: 2838/18

Ich bestätige die Echtheit der Firmazeichnung des Herrn Doktor Heinrich WALLNER, geboren am 16.11.1946 (sechzehnten November neunzehnhundertsechundvierzig), Mettigweg 50, A-5023 Koppl als Geschäftsführer der **INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft**

buch, dass Herr Doktor Heinrich Wallner berechtigt ist, die unter FN 45843 t eingetragene INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH selbständig rechtsverbindlich zu zeichnen. -----
Oberndorf bei Salzburg, am 06.07.2018 (sechsten Juli zweitausendachtzehn). -----




MAG. VOLKER REIFENBERGER
als Substitut des öffentlichen Notars
Mag. Robert Eckschlager
in Oberndorf bei Salzburg



Handwritten signature

